



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE — P. O. BOX 1084 — MANILA

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Unang Leksyon — ANG ATONG GITOOHAN**

Petsa sa pagpadala .....

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .....

Pinuy-anan .....

Siyudad .....

Lalawigan .....

Nasud .....

Pahinumdom: Kon gamiton pa pag-usab kining  
basahona, pagbuhat ug laing Talaan sa Ti-  
nun-an aron maoy imong gamiton.

**UNANG LEKSYON — ANG BIBLIYA**

1. Aduna ka bay Bibliya? .....

2. Sa hamubo lamang, isugilon ngano nga mag-  
tuon ikaw niining nga pagtulun-an? .....

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug  
tubag sa unang leksyon? .....

4. Makasag-ulo ba ikaw karon sa 2 Pedro 1:21,  
2 Tim. 3:16; Salmo 119:15, 11? .....



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE — P. O. BOX 1084 — MANILA

**TALAAAN SA TINUNAN**

**Ika-duhang leksyon — Ang Dios**

1. Hinganli ang tutulo ka nga personas nga nahiusa sa pagkaDios.

.....  
.....

2. Paghingalan ug unom ka mga kinaiya sa Dios?

.....

3. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug tubag sa ika-duhang leksyon? .....

4. Nasag-ulo ba nimo karon ang Juan 4:24, Mateo 28:19; Exodos 34:6; Mateo 22:37? .....

.....

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika-tulong leksyon — Ang Tawo**

1. Nganong gibuhhat ka sa Dios?

.....

2. Imo bang nasag-ulo ang mga pangutana ug tubag sa ika-tulong leksyon?

3. Masag-ulo ba nimo karon ang Gen. 1:27;  
Isaias 43:7; Mga taga-Roma 5:19? .....

## TALAAAN SA TINUN-AN

### Ika-Upat nga leksyon — Ang Sala

1. Nakalapas na ba ikaw bisan usa sa mga kasu-  
go-an sa Dios? .....
2. Unsay angay imong buhaton aron ka maka-  
ikyap gikan sa walay katapusan nga silo,t tu-  
ngod sa imong mga sala? .....
3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug  
tubag sa ika-upat nga leksyon? .....

.....

.....

4. Makasag-ulo ka ba sa I Juan 3:4, mga taga-  
Roma 3:23; mga taga-Roma 6:23; mga taga-  
Roma 5:8 ug Mateo 1:21?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa  
Tinun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leksyon

4. Seguroha nga ang mga blangko ug mga pa-  
ngutana natubag gayud sa husto. Ipadala kini  
ngadto sa:

ICI-PHILIPPINE NATIONAL OFFICE  
P.O. BOX 1084  
MANILA

## TALAN SA TINUNAN

### Ika-limang leksyon — Si Jesu-Cristo

1. Imo na bang gidawat si Jesu-Cristo ingon nga imong Manluluwas? .....
2. Isulat ang imong kaugalingon nga ngalan sa mga linya o blanco sa ubos.  
Kay gihigugma gayud sa Dios si .....  
..... nga iyang gihatag ang Iyang anak nga bugtong aron si .....  
..... nga motuo kaniya dili malaglag kondili may kinabuhing dayon.
3. Aduna ka na bay gisuginlan mahitungod ni Jesus?
4. Unsang mga bersikuloha niining leksyon ang madali nimong magamit aron ang uban maka-dawat usab ni Jesus ingon nga ilang Manluluwas? .....
5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-limang leksyon? .....
6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mateo 1:21 Mateo 16:16; Mateo 20:28; I Juan 1:7; Juan 3:16 ug Mga Buhat 1:11? .....

## TALAN SA TINUN-AN

### Ika-unom nga leksyon — Ang Kaluwasan

1. Natin-awan ba ikaw ug dugang mahitungod sa imong kaluwasan niining leksyona? .....
2. Isugilon sa hamubo lamang kon kanus-a ug sa unsang pagkaagi nga ikaw naluwas? .....  
.....
3. Aduna ka bay mga kahigalaan o mga kabayan nga imong gitinguhang madala sa Ginoo? .....
4. Makadala ikaw ug mga kalag ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagpakita sa imong mga higala sa usa ka pagtoon nga walay bayad, "Ang Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi." Suginli sila mahitungod niini ug ipadala kanamo ang ilang mga ngalan ug pinuy-anan. Paddan namo sila dayon sa ilang unang leksyon. Palihog ipadala ang usa ka walay bayad nga pagtoon sa "Mga Dagkung Pangutana sa Kinabuhi" ngadto Kang:
5. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-unom nga leksyon? .....  
.....
6. Makasag-ulo ba ikaw karon sa Mga Buhat 16:21; 1 Juan 1:9; 2 Cor. 5:17; Mga Taga-Roma 5:1, Mga Roma 8:16; Mga Hebreonanon 12:14 ug Santiago 5:14, 15 .....



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084 – MANILA

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika Pitong leksyon — Ang Espiritu Santo**

1. Paghatag ug tutulo ka mga ngalan sa ikatulong persona sa Santisima Trinidad.

.....  
.....  
.....

2. Nagapuyo ba ang Espiritu Santo sa sulod nimo? .....

.....

3. Unsang bersikuloha sa Bibliya nagasulti niini? .....

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga tubag ug pangutana sa ikapitong leksyon?

5. Masag-ulo ba nimo ang Mga Taga-Roma 8:15, 16; Mga Buhat 2:38, 39? .....



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE — P. O. BOX 1084 — MANILA

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika-Walong leksyon — Iglesia**

Petsa sa pagpadala . . . . .

Isulat sa Tinagsa

Imong Ngalan . . . . .

Pinuy-anan . . . . .

1. Sa unsang tutulo ka mga ngalan ang iglesia gitawag? . . . . .
2. Sa unsang paagi ikaw ingon nga usa ka Cristohanon makatabang sa Iglesia sa pagtuman sa dakong buluhaton dinhi sa kalibutan?
3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-walong leksyon? . . . . .
4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-Efeso 1:22, 23; Pinadayag 19:7; 1 Mga taga-Corinto 11:26; Marcos 16:15?

Susiha ang imong Talaan ug Eksamin sa Tinun-an alang sa Leksyon I hangtud sa Leksyon 8. Seguroha nga ang mga blangko ug mga pangutana natubag gayud sa husto. Ipadala kini ngadto sa:

**ICI-PHILIPPINE NATIONAL OFFICE**

**P. O. BOX 1084  
MANILA**







**“ANG ATONG GITOOHAN”**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084 – MANILA

**TALAN SA TINUN-AN**

Ika-siyam nga leksyon —

**Ang Kalibutan sa mga Espiritu**

Petsa sa pagpadala .....

Isulat Sa Tinagsa

Imong Ngalan .....

Pinuy-anan .....

Siyudad .....

Lalawigan .....

Nasud .....

1. Unsang mga bersikulo ha sa Bibliya nagapamatuod nga ang Dios magapadala ug mga manulonda sa pagtabang sa Iyang mga kaanakan? .....
2. Gitintal ba ikaw ni Satanas sa pagbuhat ug dautan? .....
3. Kon makahimo ikaw sa pagluwas sa usa ka bata gikan sa baba sa leon, imo ba kining buhaton? . . . . . unsay angay nimong buhaton ngadto sa mga Cristohanon nga gitintal si Satanas?

4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-siyam nga leksyon? .....
5. Makasagpulo ka ba sa Hebreohanon 1:14; Lukas 10:18, Pedro 5:8; Pinadayag 20:10? .....

## TALAAN SA TINUN-AN

### Ika-napulo nga leksyon — Ang Imong Kaugmaan

1. Paghatag ug tutulo ka mga panghitabo sa karon, nga matud pa ni Jesus; manghitabo gayud sa dili pa siya mobalik? .....
2. Gikahimuot ba nimo ang pagtoon niining leksyona?
3. Nakahigayon ba ikaw sa pagpakigsulti sa imong mga kahigalaan mahitungod sa mga profesiya niining leksyona? .....
- Unsay ilang gibat? .....
4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-napulo nga leksyon?
5. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 24:36; I Tesalonica 4:16; 17, 2 Corinto 5:10; Pinadayag 20:6; Pinadayag 20:15 ug Pinadayag 20:4? .....



ANG ATONG GITOOHAN"  
(Cebuano Dialect)

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084 – MANILA

TALAAAN SA TINUN-AN

Ika-Napulo ug usa nga leksyon —

Ang Kasugoan sa Dios

1. Uyon ba sa imong hunahuna nga sag-ulohon sa atong mga kabataan sa escuela dominical ang napulo ka mga sugo? .....

Ngano? .....

2. Nakatabang ba ang napulo ka mga sugo ka-nimo? ..... Sa unsang paagi?

.....

3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-11 nga leksyon?

4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga Taga-Roma 13:10; I Juan 2; 1, 2? .....



“ANG ATONG GITOOHAN”  
(*Cebuano Dialect*)

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084 – MANILA

TALAAAN SA TINUN-AN

Ika-napulog duhang leksyon  
Ang Imong Kalabutan sa Dios

1. Nakadawat ba ikaw ug bisan unsang pinasahi nga panalangin gikan sa Dios, pinaagi sa sa imong paghatag sa ikapulog? .....

Isugilon kini. ....

2. Nagpapasalamat ba ikaw sa Dios sa tanang butang niining semanaha? .....

Masayon ba kini? Nakahatag ba kini kani-mog dugang pang kalipay? .....

Buot ba ikaw nga mahimo kini nimong kinaiya? .....

Unsay gipasalamatan mo sa Dios nga dili urta ka makapasalamat kaniadto? .....

.....



**“ANG ATONG GITOOHAN”**  
*(Cebuano Dialect)*

**INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084 – MANILA**

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika-13 nga leksyon —**

**Ang Imong Kalabutan ngadto sa Ubang Tawo**

1. Mao bay imong tinguha nga pinaagi sa imong kinabuhi adunay managpakakaplag sa dalan paingon sa langit?
2. Buot ka ba nga ikaw, iampo sa imong magtutudlo aron nga makahimo ka sa pagkinabuhi nga sama niini?
3. Unang bahina sa leksyon ang imong giisip nga malisud?
4. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-13 nga leksyon?
5. Masag-ulo ba nimo sa husto ang mga taga-Efeso 6:12; Lukas 6:31; Mga taga-Roma 13:9; Mateo 5:44; I mga taga-Corinto 13:13 ug Juan 13:34?



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE → P. O. BOX 1084 – MANILA

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika-14 nga leksyon —**

**Ang Cristohanon Ug Ang Iyang Kaugalingon**

1. Aduna bay bahin niining leksyona, diin imong gikinahanglan ang mga pag-ampo alang sa imong kaugalingon o higala?
2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag alang sa ika-14 nga leksyon?
3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Lukas 9:23; Mateo 7:21; I Mga taga-Cor. 6:19; I Mga taga-Cor. 3:17; ug mga taga Filipos 4:13?
3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-napulog duhang leksyon? . . . . .
4. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 5:16; Juan 1:12; Mga taga-Filipos 4:19 ug Mga Taga-Roma 12:17?



**"ANG ATONG GITOOHAN"**  
*(Cebuano Dialect)*

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE - P. O. BOX 1084 - MANILA

**TALAAAN SA TINUN-AN**

**Ika-15 nga leksyon —**

**Ang Cristohanon nga Kinabuhi**

1. Nakatabang ba sa imong Cristohanon nga kinabuhi, ang imong pagtoon niining leksyona? sa unsang paagi?
2. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-15 nga leksyon?
3. Masag-ulo ba nimo sa husto ang Mateo 10:25; Salmo 55:17; Mga Proverbio 23:7; Mga Heb. 10:25; ug Malaquas 3:10?

**Ika-16 nga leksyon —**

**Ang Kinabuhi Nga Puso sa Espiritu Santo**

1. Nabautismohan na ba ikaw sa Espiritu Santo?
2. Unsang bahina sa imong pagtoon nga buot nimong atong hiusahan sa pag-ampo?
3. Nasag-ulo ba nimo ang mga pangutana ug tubag sa ika-16 nga leksyon?
4. Nasag-ulo ba nimo sa husto ang Mga taga-Efeso 5:18; Mga Buhat 2:4; Mga taga-Galacia 5:22; 23 Mga Buhat 1:8.
5. Imo bang nakab-ot ang imong mga kalaboton niining pagtulun-an?



**“ANG ATONG GITOOHAN”**  
*(Cebuano Dialect)*

**INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE – P. O. BOX 1084.– MANILA**

Human magradohi ang imong eksamin ipadala namo kanimo ang imong sertifico alang niining kurso, “Ang Atong Gitoohan.”

Ang edukasyon nga kristohanon usa ka lakbay nga makanunayon.

Nakahimo ka ug usa ka maayong pagtubo sa imong pagtuon sa Biblia. Giaghat ka namo sa pagpadayon sa pagtuon niining mga kursong espirituhanon. Pagsulat alang sa dugang pang kasayuran sa tanang kurso nga gitanyag sa  
**International Correspondence Institute**





## Unsa ang Imong Gitoohan . . . . .

- mahitungod sa Dios ug sa tawo?
- mahitungod sa sala ug kaluwasan?
- mahitungod sa mga manulonda ug mga dautang espiritu
- mahitungod sa langit ug impiyerno

Makapahayag ka ba ngadto sa imong mga higala kon unsay imong gitoohan ug ngano nga imo kining gitoohan? Mapakita ba nimo ngadto kañila kon unsay gisulti sa Bibliya mahitungod niining mga butanga? Buot ka ba nga motabang sa mga bag-ong Cristohanon? o motudlo sa Eskuela Dominikal? o mosangyaw sa maayong balita? o pagsulbad sa imong kaugalingon nga pagduhaduha? “Ang Atong Gitoohan” ang imong gikinahanglan. Ang iyang mga pangutana, mga tubag ug mga buluhaton sa pagsag-ulo makatabang kanimo sa . . .

- madali nga pagkahibalo diha lamang sa panimalay
- espirituhanong pagtubo samtang ikaw nagatuon
- pag-andam sa mas maayo pa nga pag-alagad sa Dios

International Correspondence Institute  
Home Bible Study Series